

CORPORATE ACTION NOTICE**Paris Market****Notice No: CA/2012/041/P**ISSUE DATE:
EFFECTIVE DATE:8 March 2012
8 March 2012**Equity Options****UG1, UG2****PEUGEOT SA****RIGHTS ISSUE**

This Notice is issued pursuant to the Corporate Actions Policy for the Euronext Derivatives Markets which is available on the NYSE Euronext website at globalderivatives.nyx.com/regulation/nyse-liffe. It requires the immediate attention of Members' staff involved with the trading and settlement of equity products on these markets. Members should ensure that clients are made aware of the arrangements detailed in this Notice.

1. **Reference:** [CA/2012/036/P](#) and [CA/2012/037/P](#)
2. **ISIN:** FR0000121501.
3. **Equalisation payment UG1:** The equalisation payment for each series is contained in the attachment to this notice. The amount shown in the attachment will be due (debit) from the holders of long positions and received (credit) by the holders of short positions.
4. **Equalisation payment UG2:** The equalisation payment for each series is contained in the attachment to this notice. The amount shown in the attachment will be received (credit) by the holders of long positions and due (debit) from the holders of short position of options contract.

For further information in relation to this Notice and/or the Corporate Action Services ("CAS") provided by NYSE Liffe in respect to OTC Derivatives, Members should contact:

NYSE Liffe:

Quality of Derivative Markets +31 (0) 20 550 4296 mail: Corporateactionsteam@nyx.com
web: [Corporate Actions](#)

NYSE Liffe:

Corporate Action Services +31 (0) 20 550 4296 mail: CAServices@nyx.com
web: [CAS](#)

LCH.Clearnet:

Derivatives Operations Dpt +33 (0)1 7037 67 02 mail: [LCH Clearnet SA](#)

Web site: globalderivatives.nyx.com

The **Euronext Derivatives Markets** comprise the markets for derivatives operated by Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris and LIFFE Administration and Management, referred to respectively as the Amsterdam, Brussels, Lisbon, Paris and London markets. Euronext is part of the NYSE Euronext group.

OPÉRATION SUR TITRE**Marché parisien****Notice No: CA/2012/041/P**

DATE DE PUBLICATION:

8 mars 2012

DATE EFFECTIVE:

8 mars 2012

Options sur Actions Individuelles**UG1, UG2****PEUGEOT SA****DROITS DE SOUSCRIPTION**

Cet avis se réfère à la **Politique d'Opérations sur Titres des marchés dérivés d'Euronext**, disponible sur le site Web de NYSE Euronext à globalderivatives.nyx.com/regulation/nyse-liffe. Il requiert l'attention immédiate du personnel des Membres en charge de la négociation et de la compensation des options sur actions négociables de ces marchés. Les Membres sont priés d'informer leurs clients des décisions décrites dans ce Bulletin.

1. **Référence:** [CA/2012/036/P](#) and [CA/2012/037/P](#).
2. **ISIN:** FR0000121501.
3. **Soulte UG1:** Les montants de soulte prévus pour chaque série d'options sont indiqués dans l'annexe jointe au présent avis. Les montants de soulte qui figurent dans cette annexe sont dus (débit) par les détenteurs de positions acheteuses d'options et sont reçus (crédit) par les détenteurs de positions vendeuses d'options.
4. **Soulte UG2:** Les montants de soulte prévus pour chaque série d'options sont indiqués dans l'annexe jointe au présent avis. Les montants de soulte qui figurent dans cette annexe sont reçus (crédit) par les détenteurs de positions acheteuses d'options et sont dus (débit) par les détenteurs de positions vendeuses d'options.

Pour de plus amples informations concernant cet avis ou les Corporate Action Services ("CAS") fournis par NYSE Liffe pour des dérivés OTC, merci de bien vouloir contacter:

NYSE Liffe:

Quality of Derivative Markets +31 (0) 20 550 4296

mail: Corporateactionsteam@nyx.comweb: [Corporate Actions](#)**NYSE Liffe:**

Corporate Action Services +31 (0) 20 550 4296

mail: CAServices@nyx.comweb: [CAS](#)**LCH.Clearnet:**

Derivatives Operations Dpt +33 (0)1 7037 67 02

mail: [LCH Clearnet SA](#)

Peugeot SA
Corporate Action: Equalisation payment
Opération sur titre: Soulte

Equity Options American Style (UG1)
Classe d'option de style américain (UG1)

Class	Maturity	Equalisation Payment	Type	Old strike price	Adjusted strike price	Type	Equalisation Payment
UG1	201203	1.59	C	8.80	7.68	P	0.01
UG1	201203	1.31	C	9.60	8.38	P	0.01
UG1	201203	1.17	C	10.00	8.73	P	0.02
UG1	201203	0.83	C	11.00	9.60	P	0.04
UG1	201203	0.66	C	11.50	10.04	P	0.05
UG1	201203	0.51	C	12.00	10.47	P	0.08
UG1	201203	0.38	C	12.50	10.91	P	0.12
UG1	201203	0.27	C	13.00	11.34	P	0.19
UG1	201203	0.18	C	13.50	11.78	P	0.28
UG1	201203	0.11	C	14.00	12.22	P	0.39
UG1	201203	0.06	C	14.50	12.65	P	0.52
UG1	201203	0.03	C	15.00	13.09	P	0.67
UG1	201203	0.02	C	15.50	13.53	P	0.84
UG1	201203	0.01	C	16.00	13.96	P	1.01
UG1	201203	0.01	C	16.50	14.40	P	1.19
UG1	201203	0.00	C	17.00	14.84	P	1.36
UG1	201203	0.00	C	18.00	15.71	P	1.72
UG1	201203	0.00	C	19.00	16.58	P	2.08
UG1	201203	0.00	C	20.00	17.45	P	2.44
UG1	201203	0.00	C	21.00	18.33	P	2.80
UG1	201203	0.00	C	22.00	19.20	P	3.16
UG1	201203	0.00	C	23.00	20.07	P	3.51
UG1	201203	0.00	C	24.00	20.94	P	3.87
UG1	201203	0.00	C	26.00	22.69	P	4.59
UG1	201203	0.00	C	27.00	23.56	P	4.95
UG1	201203	0.00	C	28.00	24.44	P	5.31
UG1	201203	0.00	C	30.00	26.18	P	6.03
UG1	201203	0.00	C	32.00	27.93	P	6.75
UG1	201203	0.00	C	34.00	29.67	P	7.46
UG1	201203	0.00	C	36.00	31.42	P	8.18
UG1	201203	0.00	C	40.00	34.91	P	9.62
UG1	201203	0.00	C	44.00	38.40	P	11.05
UG1	201204	1.23	C	10.00	8.73	P	0.07
UG1	201204	0.92	C	11.00	9.60	P	0.12
UG1	201204	0.65	C	12.00	10.47	P	0.22
UG1	201204	0.43	C	13.00	11.34	P	0.36
UG1	201204	0.34	C	13.50	11.78	P	0.46
UG1	201204	0.27	C	14.00	12.22	P	0.56
UG1	201204	0.21	C	14.50	12.65	P	0.67
UG1	201204	0.15	C	15.00	13.09	P	0.79
UG1	201204	0.11	C	15.50	13.53	P	0.93
UG1	201204	0.09	C	16.00	13.96	P	1.08
UG1	201204	0.06	C	16.50	14.40	P	1.24
UG1	201204	0.05	C	17.00	14.84	P	1.41
UG1	201204	0.03	C	18.00	15.71	P	1.75

UG1	201204	0.02	C	19.00	16.58	P	2.10
UG1	201205	1.25	C	10.00	8.73	P	0.10
UG1	201205	0.97	C	11.00	9.60	P	0.17
UG1	201205	0.71	C	12.00	10.47	P	0.29
UG1	201205	0.51	C	13.00	11.34	P	0.43
UG1	201205	0.43	C	13.50	11.78	P	0.53
UG1	201205	0.34	C	14.00	12.22	P	0.63
UG1	201205	0.28	C	14.50	12.65	P	0.74
UG1	201205	0.23	C	15.00	13.09	P	0.87
UG1	201205	0.18	C	15.50	13.53	P	1.00
UG1	201205	0.15	C	16.00	13.96	P	1.14
UG1	201205	0.11	C	16.50	14.40	P	1.29
UG1	201205	0.09	C	17.00	14.84	P	1.45
UG1	201205	0.06	C	18.00	15.71	P	1.77
UG1	201205	0.04	C	19.00	16.58	P	2.11
UG1	201205	0.00	C	26.00	22.69	P	4.59
UG1	201206	1.67	C	8.80	7.68	P	0.08
UG1	201206	1.42	C	9.60	8.38	P	0.12
UG1	201206	1.30	C	10.00	8.73	P	0.15
UG1	201206	1.02	C	11.00	9.60	P	0.23
UG1	201206	0.78	C	12.00	10.47	P	0.34
UG1	201206	0.57	C	13.00	11.34	P	0.49
UG1	201206	0.40	C	14.00	12.22	P	0.68
UG1	201206	0.28	C	15.00	13.09	P	0.92
UG1	201206	0.19	C	16.00	13.96	P	1.19
UG1	201206	0.13	C	17.00	14.84	P	1.48
UG1	201206	0.08	C	18.00	15.71	P	1.80
UG1	201206	0.06	C	19.00	16.58	P	2.13
UG1	201206	0.04	C	20.00	17.45	P	2.47
UG1	201206	0.03	C	21.00	18.33	P	2.82
UG1	201206	0.02	C	22.00	19.20	P	3.17
UG1	201206	0.01	C	23.00	20.07	P	3.52
UG1	201206	0.01	C	24.00	20.94	P	3.88
UG1	201206	0.00	C	26.00	22.69	P	4.59
UG1	201206	0.00	C	28.00	24.44	P	5.31
UG1	201206	0.00	C	30.00	26.18	P	6.03
UG1	201206	0.00	C	32.00	27.93	P	6.75
UG1	201206	0.00	C	34.00	29.67	P	7.46
UG1	201206	0.00	C	36.00	31.42	P	8.18
UG1	201206	0.00	C	40.00	34.91	P	9.62
UG1	201206	0.00	C	44.00	38.40	P	11.05
UG1	201206	0.00	C	48.00	41.89	P	12.49
UG1	201209	1.76	C	8.80	7.68	P	0.16
UG1	201209	1.52	C	9.60	8.38	P	0.22
UG1	201209	1.41	C	10.00	8.73	P	0.25
UG1	201209	1.16	C	11.00	9.60	P	0.36
UG1	201209	0.93	C	12.00	10.47	P	0.48
UG1	201209	0.74	C	13.00	11.34	P	0.65
UG1	201209	0.57	C	14.00	12.22	P	0.84
UG1	201209	0.43	C	15.00	13.09	P	1.06
UG1	201209	0.33	C	16.00	13.96	P	1.32
UG1	201209	0.24	C	17.00	14.84	P	1.59
UG1	201209	0.18	C	18.00	15.71	P	1.88
UG1	201209	0.14	C	19.00	16.58	P	2.20
UG1	201209	0.11	C	20.00	17.45	P	2.53
UG1	201209	0.06	C	22.00	19.20	P	3.20

UG1	201209	0.04	C	24.00	20.94	P	3.90
UG1	201209	0.01	C	28.00	24.44	P	5.31
UG1	201212	2.65	C	6.00	5.24	P	0.06
UG1	201212	2.04	C	8.00	6.98	P	0.15
UG1	201212	1.81	C	8.80	7.68	P	0.21
UG1	201212	1.60	C	9.60	8.38	P	0.29
UG1	201212	1.50	C	10.00	8.73	P	0.33
UG1	201212	1.25	C	11.00	9.60	P	0.44
UG1	201212	1.04	C	12.00	10.47	P	0.59
UG1	201212	0.86	C	13.00	11.34	P	0.76
UG1	201212	0.69	C	14.00	12.22	P	0.95
UG1	201212	0.55	C	15.00	13.09	P	1.16
UG1	201212	0.42	C	16.00	13.96	P	1.40
UG1	201212	0.33	C	17.00	14.84	P	1.67
UG1	201212	0.27	C	18.00	15.71	P	1.96
UG1	201212	0.17	C	20.00	17.45	P	2.58
UG1	201212	0.09	C	22.00	19.20	P	3.22
UG1	201212	0.05	C	24.00	20.94	P	3.90
UG1	201212	0.02	C	27.00	23.56	P	4.95
UG1	201212	0.02	C	28.00	24.44	P	5.31
UG1	201212	0.00	C	32.00	27.93	P	6.75
UG1	201212	0.00	C	40.00	34.91	P	9.62
UG1	201212	0.00	C	48.00	41.89	P	12.49
UG1	201306	2.69	C	6.00	5.24	P	0.13
UG1	201306	2.13	C	8.00	6.98	P	0.31
UG1	201306	1.25	C	12.00	10.47	P	0.89
UG1	201306	0.91	C	14.00	12.22	P	1.29
UG1	201306	0.65	C	16.00	13.96	P	1.75
UG1	201306	0.45	C	18.00	15.71	P	2.27
UG1	201306	0.31	C	20.00	17.45	P	2.85
UG1	201306	0.20	C	22.00	19.20	P	3.46
UG1	201306	0.13	C	24.00	20.94	P	4.10
UG1	201306	0.06	C	28.00	24.44	P	5.46
UG1	201306	0.03	C	32.00	27.93	P	6.85
UG1	201306	0.01	C	40.00	34.91	P	9.68
UG1	201306	0.00	C	48.00	41.89	P	12.52
UG1	201312	2.72	C	6.00	5.24	P	0.20
UG1	201312	2.19	C	8.00	6.98	P	0.41
UG1	201312	1.36	C	12.00	10.47	P	1.03
UG1	201312	1.04	C	14.00	12.22	P	1.43
UG1	201312	0.78	C	16.00	13.96	P	1.88
UG1	201312	0.42	C	20.00	17.45	P	2.96
UG1	201312	0.22	C	24.00	20.94	P	4.19

Equity Options European Style (UG2)
Classe d'option de style européen (UG2)

Class	Maturity	Equalisation Payment	Type	Old strike price	Adjusted strike price	Type	Equalisation Payment
UG2	201203	1.77	C	8.80	7.68	P	0.01
UG2	201203	1.46	C	9.60	8.38	P	0.02
UG2	201203	1.31	C	10.00	8.73	P	0.02
UG2	201203	0.93	C	11.00	9.60	P	0.04
UG2	201203	0.74	C	11.50	10.04	P	0.06
UG2	201203	0.57	C	12.00	10.47	P	0.09
UG2	201203	0.42	C	12.50	10.91	P	0.14
UG2	201203	0.30	C	13.00	11.34	P	0.21
UG2	201203	0.20	C	13.50	11.78	P	0.31
UG2	201203	0.12	C	14.00	12.22	P	0.44
UG2	201203	0.07	C	14.50	12.65	P	0.58
UG2	201203	0.04	C	15.00	13.09	P	0.75
UG2	201203	0.02	C	15.50	13.53	P	0.94
UG2	201203	0.01	C	16.00	13.96	P	1.13
UG2	201203	0.01	C	16.50	14.40	P	1.33
UG2	201203	0.00	C	17.00	14.84	P	1.52
UG2	201203	0.00	C	18.00	15.71	P	1.92
UG2	201203	0.00	C	19.00	16.58	P	2.32
UG2	201203	0.00	C	20.00	17.45	P	2.72
UG2	201203	0.00	C	21.00	18.33	P	3.12
UG2	201203	0.00	C	22.00	19.20	P	3.52
UG2	201203	0.00	C	23.00	20.07	P	3.92
UG2	201203	0.00	C	24.00	20.94	P	4.32
UG2	201203	0.00	C	26.00	22.69	P	5.12
UG2	201203	0.00	C	28.00	24.44	P	5.92
UG2	201203	0.00	C	30.00	26.18	P	6.72
UG2	201203	0.00	C	32.00	27.93	P	7.52
UG2	201203	0.00	C	34.00	29.67	P	8.32
UG2	201203	0.00	C	36.00	31.42	P	9.12
UG2	201203	0.00	C	40.00	34.91	P	10.72
UG2	201203	0.00	C	44.00	38.40	P	12.32
UG2	201209	2.23	C	8.00	6.98	P	0.14
UG2	201209	1.95	C	8.80	7.68	P	0.18
UG2	201209	1.70	C	9.60	8.38	P	0.24
UG2	201209	1.57	C	10.00	8.73	P	0.28
UG2	201209	1.29	C	11.00	9.60	P	0.40
UG2	201209	1.05	C	12.00	10.47	P	0.56
UG2	201209	0.83	C	13.00	11.34	P	0.73
UG2	201209	0.62	C	14.00	12.22	P	0.92
UG2	201209	0.47	C	15.00	13.09	P	1.17
UG2	201209	0.36	C	16.00	13.96	P	1.46
UG2	201209	0.27	C	17.00	14.84	P	1.77
UG2	201209	0.20	C	18.00	15.71	P	2.09
UG2	201209	0.16	C	19.00	16.58	P	2.45
UG2	201209	0.12	C	20.00	17.45	P	2.81
UG2	201209	0.07	C	22.00	19.20	P	3.56
UG2	201209	0.04	C	24.00	20.94	P	4.33
UG2	201209	0.01	C	28.00	24.44	P	5.89
UG2	201209	0.00	C	32.00	27.93	P	7.48
UG2	201209	0.00	C	40.00	34.91	P	10.67
UG2	201209	0.00	C	48.00	41.89	P	13.86

UG2	201303	3.00	C	6.00	5.24	P	0.10
UG2	201303	2.35	C	8.00	6.98	P	0.24
UG2	201303	1.31	C	12.00	10.47	P	0.79
UG2	201303	0.92	C	14.00	12.22	P	1.20
UG2	201303	0.60	C	16.00	13.96	P	1.67
UG2	201303	0.38	C	18.00	15.71	P	2.25
UG2	201303	0.23	C	20.00	17.45	P	2.89
UG2	201303	0.14	C	22.00	19.20	P	3.60
UG2	201303	0.08	C	24.00	20.94	P	4.34
UG2	201303	0.03	C	28.00	24.44	P	5.88
UG2	201303	0.02	C	32.00	27.93	P	7.46
UG2	201303	0.02	C	40.00	34.91	P	10.63
UG2	201303	0.01	C	48.00	41.89	P	13.81
UG2	201309	2.88	C	6.00	5.24	P	0.17
UG2	201309	2.29	C	8.00	6.98	P	0.36
UG2	201309	1.33	C	12.00	10.47	P	0.99
UG2	201309	0.97	C	14.00	12.22	P	1.43
UG2	201309	0.68	C	16.00	13.96	P	1.93
UG2	201309	0.46	C	18.00	15.71	P	2.51
UG2	201309	0.30	C	20.00	17.45	P	3.14
UG2	201309	0.12	C	24.00	20.94	P	4.53